17

KHAZANAH PERMATA AHLILLAH

- BAHAGIAN KEDUA -

سلسلة نفحات طريق ربي

KHAZANAH
PERMATA AHLILLAH

- BAHAGIAN KEDUA -

Diterbitkan oleh :
Zawiyah Sydna Abul Hasan As-Syazili
Lot 177, Jalan Balai Panjang, Kg. Durian Daun,
71300 Rembau, Negeri Sembilan Darul Khusus
Malaysia
+60 18-662 7025

Hakcipta karya asal © Al-Hāj Mahmoud Afendi As-Soghir
Alih bahasa : Ust. Rahmat Muhamad
Terbitan pertama : Muharram 1447H /Julai 2025

كنوز وجواهر أهل الله
https://www.facebook.com/Arabic.KunuzwaJawahirAhlillah

Khazanah Permata AhliLLAH
https://www.facebook.com/Malay.KhazanahPermataAhlillah

Treasures and Gemstones of AhliLLAH
https://www.facebook.com/English.TreasuresandGemstonesofAhlillah

Majālis Ar-Rahmatul Muhdāh
https://t.me/+ABsgA4KYIXplZWRI

Siri nombor 102

Al-Quthb Sidi Ali قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

لِسَانُ العَاقِلِ وَرَاءَ قَلبِهِ .. وَلِسَانُ الأَحمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ

“Bicara orang berakal dibelakang hatinya

dan bicara orang bodoh sombong dibelakang lidahnya”

kerana orang berakal punya hati yang hidup

adapun orang bodoh sombong hatinya mati semati-matinya.

Siapa yang sifatnya bodoh sombong .. akan menyerang dan menyerbu kepadamu

kemudian dia lupa perbuatannya dan buat-buat lupa.

Tetapi apabila engkau membalasnya .. dia akan marah dan berdendam ..

dan takkan pernah melupakannya.

Dikeranakan inilah dikatakan :

Tiap sesuatu itu ada ubatnya .. kecuali bodoh sombong.

Kerana ini adalah tidak mungkin bagi orang bodoh sombong untuk menjadi murid di jalan menuju ALLAH Taala.

Siri nombor 103

Al-Quthb Sidi Ali قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

الدُّنيَا دَارُ مَمَرٍّ .. وَالآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ

“Dunia adalah negeri persinggahan

Akhirat adalah negeri tempat menetap”

dan ada dua jenis manusia padanya :

Ada jenis manusia yang menjual dirinya maka jadilah dia hamba dunia dan hamba kepada ahli dunia .. hidupnya dalam kegusaran, dukacita dan sengsara.

Jenis yang kedua membeli dirinya maka jadilah dia bebas merdeka di dunia dan menjadi abdi kepada Tuhannya .. hidupnya bahagia .. tiada hasad, tiada kesumat dan tiada dendam

kerana dia sudah arif dan kenal .. dia sudah ذَاقَ (merasai) dan تَذَوَّقَ (menikmati)

lalu dia pun memakmurkan waktunya di dunia dengan zikir dan amal soleh .. dia tahu bahawa dunia ini sebentar cuma walau hidupnya lama.

Dia memakmurkan Akhiratnya dengan cinta, redho, dampingan dan *musyāhadah* .. kerana tempat tinggal tetapnya di sana.

Siri nombor 104

Al-Quthb Sidi Ali قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

إِنَّهُ لَا غِنَاءَ مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِكُم مَعَ قِلَّةِ اجتِمَاعِ قُلُوبِكُم

"Sesungguhnya jumlahmu yang ramai tak bererti apa-apa

jika hati-hati kalian sedikit berhimpun".

Lihatlah keramaian murid-murid syeikh tareqat

ada yang beratus-ratus

ada yang beribu-ribu

ada yang berjuta-juta

namun yang punya cinta, khidmat dan kebersamaan hati .. bilangan mereka tak lebih dari dua puluh orang.

Kerana inilah Al-Quthb Sidna Abdun Nasir قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ العَزِيز berkata :

الَّذِي يَأْتِي يَأْخُذ مَا يُرِيد .. وَلَكِن نَحنُ لَا نُعطِي سِرَّنَا إِلَّا لِمَن نُرِيد

"Yang mendatangi kami akan mengambil apa yang dia mahu

namun kami tidak memberi sirr kami melainkan kepada siapa yang kami mahu".

Siri nombor 105

Al-Quthb Sidi Ali قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

Sesungguhnya perkataan ahli hikmah (jika dia bukan dari awliya’ ALLAH Taala) ..

jika benar katanya maka jadilah ubat

jika salah .. maka jadilah sakit.

Adapun awliya’ ALLAH Taala (mereka sememangnya ahli hikmah)

maka perkataan mereka bukan dari kategori yang perlu diuji untuk menentukan salah atau benarnya

bahkan kata-kata mereka adalah rawatan, ubat, penawar kesakitan dan derita

solusi bagi segala permasalahan

dan penunai hajat untuk semua pihak.

Siri nombor 106

Al-Quthb Sidi Ali قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

“Pilihlah untuk menerima kekalahan .. sedangkan engkau yang benar

jangan memilih untuk menjadi pemenang .. sedangkan engkau yang zalim”.

Dan berkata Al-Quthb Sidina Abdun Nasir قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ العَزِيز :

Jika semua orang punya pilihan .. atau engkau diberi pilihan

maka pilihlah untuk menjadi yang dizalimi bukan yang menzalimi.

ALLAH Taala mencintai mereka yang dizalimi

as-syaithonir rojim mencintai mereka yang menzalimi

engkau tilik dan renungilah .. dan pilihlah bersama siapa yang engkau mahu.

Benar, ini sememangnya sebuah keputusan yang keras .. memedihkan

tapi nak buat macam mana ..

ALLAH Taala mahu hikmah ini berlaku.

Maka sabarlah .. sabar .. dan usahakanlah kesabaran

nanti engkau akan menjadi dari kalangan mereka yang jaya dan menang.

Siri nombor 107

Al-Quthb Sidi Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ berkata :

Jika berlaku kejadian anak lelaki, atau anak perempuan, atau sesiapa keluar dari rumah

lalu tidak pulang dan tidak kembali

kerana berbagai sebab ..

mungkin dicuri, atau diculik, atau disihir

atau sebab yang lain ..

Tulislah diatas kertas putih yang tak bergaris

Firman ALLAH Taala :

﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Al-Baqarah : 148

dan gantungkanlah ia di rumah yang dia lari darinya, atau hilang darinya.

Sesungguhnya dia akan tetap kebingungan sehinggalah dia pulang ke rumahnya.

Dalam tempoh itu .. engkau banyakkanlah bertawassul dan mengucap selawat salam keatas Saiyidina RasuluLLAH ﷺ.

Ini sudah mujarrab.

Tulislah ia sekarang walaupun engkau tiada apa-apa masalah

kerana di masa kini .. banyak berlaku anak-anak kecil diculik .. untuk diambil darah mereka dan dijual .. kepada pihak yang ingin menjadi muda (awet muda) .. ini adalah bisnes yang maklum diketahui bagi sesiapa yang mahu mencari maklumat tentangnya.

﴿فَاللهُ خَيرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

"Maka ALLAH jua-lah sebaik-baik penjaga dan DIA-lah yang Maha Mengasihani dari semua yang mengasihani" - Surah Saiyidina Yusuf ayat 64.

Siri nombor 108

Al-Quthb Sidi Ahmad رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ berkata :

Untuk sakit-sakit sendi

khususnya lutut dan bahu

eloklah dia melazimi minum minyak zaitun secara berterusan

setiap hari waktu pagi selepas bangun tidur ; sebelum makan minum sesuatu yang lain

dan sapukanlah minyak zaitun di tempat sakitnya.

Ini akan mengurangkan sakit-sakit sendi dan selepas itu dia akan sembuh Insya ALLAH.

Siri nombor 109

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنَفَعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Ahli taqwa adalah

abdi yang tak mengharap melainkan kepada Tuhannya

dan tidak takut melainkan terhadap dosanya”

Kerana ini berkatalah Al-Quthb Sidi Ibrahim قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز :

“Pendek kata ya Robbi ..

sungguh aku berdosa lagi amat takutnya”.

Siri nombor 110

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفُعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Akan datang suatu zaman .. masa ini

orang sudah tak merasa cukup dengan sedikit

tidak kenyang dengan yang banyak

hemah mereka pada memenuhkan perut ..

apakah dengan halal atau haram ; itu tak penting

agama mereka adalah fulus mereka ..

siapa yang berharta dialah yang akan didengar katanya .. dialah ikutan

dan kiblat mereka adalah isteri-isteri mereka .. redho isteri lebih penting dari redho ALLAH dan RasulNYA.

Siri nombor 111

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Orang yang paling jahat halnya

adalah yang kerana jahat sangkanya dia tak percaya dengan siapa pun

dan tiada siapa yang percaya dengannya kerana jahat akhlaknya, jahat interaksinya, jahat tindakan dan jahat perangainya”.

Siri nombor 112

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Jikalau setiap orang jahil itu diam

nescaya tidaklah berlaku fitnah dalam Islam”.

Siri nombor 113

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Jangan kau jadi abdi kepada siapa pun ..

jangan mengabdi kepada berbagai syahwat, berbagai *hawā* (kehendak/kecenderungan), pangkat jabatan, kemasyhuran dan harta

sedangkan ALLAH telah menjadikanmu bebas merdeka”.

Siri nombor 114

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Tiada pakaian yang lebih indah dari kesihatan, keafiatan dan ketenangan jiwa

dan tiada khazanah yang lebih bernilai dari merasa puas dan redha dengan apa yang telah ALLAH bahagikan untukmu”.

Siri nombor 115

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Orang yang mengajar dan mengadabkan nafsu dirinya sendiri lebih berhak dimulia dan dibesarkan

dari guru yang mengajar dan mengadabkan orang lain”.

Siri nombor 116

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنَفعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Tuntutlah apa saja hajatmu dengan penuh adab dan tawadhu’

sesungguhnya tertunai semua itu di tangan ALLAH Taala”.

Siri nombor 117

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Sesungguhnya rezeki sudah ditetapkan

jahat sangka tak memberi manfaat

fakirlah siapa pun yang tamak

dan kayalah siapa pun yang merasa cukup”.

Siri nombor 118

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفَعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Muliakanlah tetamu-mu walaupun dia orang hina”

dan orang hina adalah siapa yang ihsan dan kebaikan darimu tidak berkesan keatasnya (tidak menjadikannya baik kepadamu)

kerana dalam hatinya penuh dengan hasad, benci dendam dan kesumat keatasmu ..

walau pun begitu jika dia mendatangimu sebagai tetamu maka hendaklah engkau memuliakannya.

Kerana Robbana Azza wa Jalla berfirman :

﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَذَلِكَ ذِكرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾

“Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan .. yang demikian adalah peringatan bagi mereka yang ahli zikir” – Surah Saiyidina Hud عَلَيهِ السَّلَام : 114.

Siri nombor 119

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Bangunlah dari tempat dudukmu dan zahirkanlah rasa gembira

bagi menyambut ayahmu ; gurumu ; ustazmu ; syeikhmu

walaupun engkau berpangkat besar dan berkedudukan”.

Siri nombor 120

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنَفَعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Tidaklah kering air mata melainkan dari hati yang membatu”.

Diantara contoh sikap hati batu ..

ada orang berkata .. anak kecil saya mati tapi saya tak menangis pun

ada juga yang berkata .. isteri saya mati tapi saya tak menangis pun

ada juga yang berkata .. seumur hidup saya tak pernah menangis pun.

Siri nombor 121

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Jangan pernah kau berkawan dengan orang *fājir* (yang tak segan silu melakukan dosa)

kerana sesungguhnya dia akan sanggup menjualmu dengan sebodoh-bodohnya harga.

Jangan pernah kau berkawan dengan orang *kazzāb* (kuat membohong)

kerana sesungguhnya dia ibarat fatamorgana ;

dia mendekatkan yang jauh kepadamu

dan menjauhkan yang dekat darimu”.

Erti orang *fājir* adalah .. orang yang tidak mengiktiraf yang hak, yang benar dan yang soheh

bahkan dia berbangga-bangga dengan kebohongan dan maksiat

bahkan dia memerangi para solihin dan awliya’.

Siri nombor 122

Al-Quthb Sidi Jaafar رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

Solat nafilah .. adalah hadiah

"Segala bagai zikir dan selawat keatas Sidnan Nabi ﷺ adalah nafilah .. ertinya hadiah.

segala bagai ibadat dan amal soleh .. yang nafilahnya bererti hadiah

dan hadiah adalah makbul, makbul dan makbul".

Dikeranakan ini Robbana Aza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi :

وَمَا يَزَالُ عَبدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

“.. dan tetaplah abdiKU mendekatkan dirinya kepadaKU dengan ibadat nafilah sehingga AKU mencintainya ..”.

Lalu amalan nafilah adalah hadiah yang makbul ; yang menyampaikan kepada ALLAH Taala.

Dikeranakan ini semua amalan tareqat-tareqat sufi adalah .. nafilah .. nafilah .. nafilah.

Siri nombor 123

Al-Quthb Saiyidina Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

"Apabila engkau meminta hajatmu kepada orang budiman

maka biarkanlah dia berfikir

kerana sesungguhnya dia tidak berfikir melainkan pada kebaikan.

Adapun jika engkau meminta hajatmu kepada orang keji

maka gesalah dia, kerana sesungguhnya jika dia berfikir

nescaya dia kembali kepada tabiatnya .. kepada perangai jahatnya".

Siri nombor 124

Al-Quthb Saiyidina Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

Tahan dirimu dari memerlukan sesiapa ..

nescaya engkau setaraf dengannya

jadikan dirimu memerlukan sesiapa ..

nescaya engkau menjadi tawanannya

dan berilah ihsan kepada sesiapa

nescaya engkau menjadi penghulu dan tuannya.

Siri nombor 125

Al-Quthb Saiyidina Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

Kerehatan jasad .. pada sedikit makan

kerehatan jiwa .. pada sedikit dosa

kerehatan hati .. pada sedikit bimbang

kerehatan lidah .. pada sedikit bicara.

Siri nombor 126

Al-Quthb Saiyidina Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

Dalam permusafiran jangan berjalan dengan orang kaya

kerana sesungguhnya jika engkau berbelanja sama seperti perbelanjaannya itu akan memudaratkanmu

dan jika dia membelanjaimu ; dia merendahkanmu.

Siri nombor 127

Al-Quthb Saiyidina Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنَفَعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Tiap nikmat yang bukan syurga adalah kerendahan
(agar engkau tak menyombong di dunia)

dan setiap bala yang bukan neraka .. adalah keafiatan
(agar engkau tak putus asa, tak kecewa, tak patah hati .. agar dirimu optimis dan tetap bersemangat)”.

Jika kita dapat hidup dalam keseimbangan ini .. jiwa, jasad dan rohani kita jadi stabil.

Kita bangunkan syurga kita di dunia .. agar di Akhirat kita menjadi ahli syurga.

Siri nombor 128

Al-Quthb Saiyidina Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنُفِعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Bersabarlah sedikit .. dan bersabarlah sedikit lagi .. kerana dunia ini hanya sedikit dan sebentar cuma

sesudah kesusahan akan ada kesenangan

dan kata pepatah : Sesudah satu kesusahan engkau akan beroleh dua kesenangan

dan bagi setiap perkara itu ada masanya dan ada tadbirnya”.

Dikeranakan ini para awliya’ berkata :

“Segala perkara itu tergantung .. terikat pada waktunya” (apabila sampai masanya ia akan terjadi jua).

Siri nombor 129

Al-Muhaddis Sidi Al-Fadani رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ berkata :

“Aku telah mendengar (mengaji) musalsal hadis nabawi yang mulia .. المَحَبَّة (Al-Mahabbah).. dari tujuh tokoh besar kalangan masyaikh dan muhaddisin .. dan setiap satu dari mereka itu umpama lautan dari samudera ilmu-ilmu syariah”.

Adapun aku (penulis) yang faqir ini telah mendengar Hadis Nabawi yang mulia tersebut pada bulan Sya’ban tahun 1409 Hijriyyah .. hadis yang termasyhur dengan nama ..

المُسَلسَل بِالمَحَبَّةِ

Al-Musalsal bil-Mahabbah

di rumah beliau (Al-Muhaddis Al-Fadani) yang makmur, yang berdekatan dengan bonda kita Ummul Mukminin Saiyidatina As-Saiyidah Khodijah Al-Kubro ;
عَلَيهَا مِنَ اللهِ المَلِكِ الحَقِّ المُبِين .. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ الصَّادِقُ الوَعدِ الأَمِينُ .. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالرَّحمَةُ وَالبَرَكَةُ وَالرِّضوَانُ

“*semoga dicurahkan keatasnya selawat, salam, rahmat, keberkatan dan keredhoan dari ALLAH Tuhan yang Maha Raja Maha Benar Maha Terang Nyata .. Saiyidina Muhammad RasuluLLAH yang benar janjinya lagi amanah*”.

Makna hadis ini “*musalsal*” adalah .. hadis ini aku dengar (mengaji) ia dari syeikh-ku dan beliau mendengarnya dari syeikhnya dan begitulah seterusnya dengan sanad (rantaian) yang sambung menyambung dari sahabat mulia Saiyidina Muaz Bin Jabal

رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَجَعَلَهُ مَعَ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد ﷺ وَأَكرَمَنَا أَن نَكُونَ مَعَ أَحبَابِنَا فِي مَعِيَّتِهِ ﷺ تَسلِيمًا

"semoga ALLAH meredhoinya dan mencapaikan keredhoan buatnya dan mendudukkan dia bersama dengan kekasihnya Saiyidina Muhammad ﷺ dan semoga dimuliakan kita juga dapat bersama dengan para kekasih kita dalam kebersamaan Baginda صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا*"*

قَالَ سَيِّدُنَا مُعَاذ .. قَالَ لِي سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ :

"berkata Saiyidina Muaz : Telah bersabda kepadaku Saiyidina RasuluLLAH ﷺ :"

يَا مُعَاذ إِنِّي أُحِبُّكَ .. فَقُل : [اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِبَادَتِكَ]

"Wahai Muaz! Sesungguhnya aku mengasihimu

maka kau ucapkanlah : [ALLAHumma tolonglah aku untuk berzikir mengingatiMU, mensyukuriMU dan baik beribadat kepadaMU]".

dan dalam satu riwayat lain ..

[أُوصِيكَ يَا مُعَاذ .. لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَن تَقُولَ :

اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِبَادَتِكَ]

“[Aku berwasiat kepadamu wahai Muaz .. bahawa janganlah kau tinggal sama sekali selepas tiap solat (lima waktu) dari mengucapkan : ALLAHumma tolonglah aku untuk berzikir mengingatiMU, mensyukuriMU dan baik beribadat kepadaMU]”.

Kerana inilah Al-Quthb Sidna Abdun Nasir قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

“Jika engkau mengasihi saudaramu, atau temanmu atau kerabatmu kerana ALLAH dan RasulNYA .. ucapkanlah kepadanya hadis ini

agar bersambunglah kasihmu kepadanya .. dan kasihnya kepadamu”.

Hadis ini juga telah dicatat oleh Al-Imam At-Tirmizi رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ .. dari Saiyidina Muaz Bin jabal رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ :

kata beliau : Aku telah mendengar Saiyidina RasuluLLAH ﷺ bersabda :

يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : (الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُم مَنَابِرُ مِن نُورٍ يَغبِطُهُم النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ).

“ALLAH Azza wa Jalla berfirman : Mereka yang berkasih sayang demi jalāl (kebesaran)KU .. akan ditempatkan pada minbar-minbar dari nur ; (mulianya kedudukan mereka itu sehingga) dicemburui oleh para nabi dan syuhada’”.

Dikeranakan inilah para awliya’ amat loba untuk menanam cinta dan mahabbah dalam kalangan masyarakat .. dengan seberapa yang mampu.

Siri nombor 130

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنَفَعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Antara kehinaan dunia disisi ALLAH adalah maksiat itu tidak berlaku melainkan padanya

dan seseorang itu takkan mencapai suatu kemuliaan disisi ALLAH

yang berupa berbagai anugerah, nur dan *futūh*

melainkan dengan meninggalkan dunia”.

Kerana inilah mereka (para awliya’) berkata :

“Kiranya tak dapat tiada .. maka jadikanlah dunia itu

di tanganmu .. jangan jadikan ia di hatimu”.

Siri nombor 131

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفُعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Jangan kau merasa kesepian dalam kembara hidayah (jalan menuju ALLAH)

dek kerana sedikitnya mereka yang menempuh jalan ini.

Kerana umum manusia telah berhimpun di satu jamuan makan

yang kenyangnya sebentar .. dan laparnya panjang”.

Kerana ini mereka (para awliya’) berkata :

“Jalan menuju ALLAH .. bukan untuk semua orang

bahkan ia untuk siapa yang mahu kepadanya .. dengan sepenuh tenaga dan kerja keras”.

Siri nombor 132

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفُعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Sesungguhnya hati itu merasa bosan

sepertimana tubuh badan merasa bosan

maka carikanlah untuk hati itu berbagai hikmah yang mempesona”

Dikeranakan ini orang-orang tua zaman dahulu berkata : “Berilah masa untuk Tuhanmu .. dan berilah masa juga untuk kesenanganmu”.

Dikeranakan ini juga para awliya’ berkata :

“Siapa yang membawamu kepada dunia dan isinya sesungguhnya dia telah menipu-mu.

Siapa yang membawamu kepada Akhirat dan isinya sesungguhnya dia telah membuatmu keletihan dan pening kepala.

Barangsiapa yang membawamu kepada ALLAH Taala sesungguhnya dia telah menyenangkanmu” .. dan ini hanya ada pada *Al-Wārist Al-Muhammadi* (pewaris Saiyidina Muhammad), atau Syeikh Kāmil, atau wali quthb ghaust .. yang berada di posisi hujung perjalanannya, bukan pada permulaan.

Fahamilah ini buat catatan sejarah.

Siri nombor 133

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفَعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Fikirkanlah kematian ..

jika engkau lari darinya .. tetaplah dia mendapatkanmu

jika engkau tak pedulikannya .. tetaplah dia meragutmu

jika engkau melupakannya .. tetaplah dia mengingatmu”.

Tiada jalan lain .. melainkan membuat persiapan dan menghadapi kematian ..

dengan sepenuh cinta dan redho ..

dan amal soleh

yang makbul

dan diredhoiNYA.

Siri nombor 134

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنفُعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Siapa yang banyak bicaranya .. banyaklah salahnya

siapa yang banyak salahnya .. sedikitlah malunya

siapa yang sedikit malunya .. sedikitlah waraknya

siapa yang sedikit waraknya .. matilah hatinya

siapa yang mati hatinya .. ke nerakalah jawabnya”.

ALLAHumma jauhkanlah kami semua dan sekalian .. dari neraka.

Kata para awliya’ ..

“Kalau kau tak tahu malu .. buatlah apa saja yang kau mahu”

ertinya sudah hilang rasa yang dapat mencegahmu .. engkau telah kehilangan insaniah-mu.

Dan kalau engkau tak punya sikap warak .. engkau akan jadi zalim, pembohong amat dan pengkhianat sambil menyangka bahawa dirimu dizalimi, dirimu jujur dan amanah.

Inilah ehwal manusia zaman sekarang, atau kebanyakan mereka begitulah .. melainkan yang dirahmati ALLAH Taala.

Robbana Azza wa Jalla berfirman :

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ﴾

“Sesungguhnya rahmat ALLAH itu dekat dengan mereka yang muhsinin (ahli ihsan)” – Surah Al-A’raf : 56

Dan kata awliya’ :

“Al-Muhsinin adalah para murid lelaki dan wanita di jalan menuju ALLAH”.

Siri nombor 135

Al-Quthb Sidi Ali رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ وَنَفَعنَا بِهِ فِي الدَّارَينِ berkata :

“Si jahil itu dapat dikenal dengan enam (6) sifat :

1. Marah tanpa sebab.
2. Bicara yang tak berfaedah.
3. Memberi bukan pada tempatnya (betul, dia memberi namun di tempat yang tidak sesuai atau kepada orang yang tak sepatutnya atau di masa yang salah).
4. Tak mengenal siapa kawannya dan siapa lawannya (tak tahu nak membezakan antara keduanya).
5. Menyebarkan rahsia (rahsia dirinya pandai disembunyikan, rahsia orang disebar-sebarkan).
6. Percaya kepada semua orang”.

Siri nombor 136

Aku telah mendengar (mengaji) Hadis Nabawi yang mulia ini .. Musalsal Membilang Dengan Jemari Tangan .. dari Al-Muhaddis Sidi Muhamamd Yasin Al-Fadani رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ pada tahun 1409 Hijriyyah di rumahnya di Kota Makkah Al-Mukarromah.

Ada kalangan awliya’ menamakannya sebagai .. Hadis Nabawi Yang Mulia ; Musalsal Selawat Salam Keatas Saiyidina wa Maulana RasuluLLAH .. NabiyyuLLAH .. HabibuLLAH صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسلِيماً.

Berkata Al-muhaddis Sidi Al-Fadani رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ : Aku telah mendengar (mengaji) hadis mulia ini secara musalsal dari syeikh kepada syeikh, sampai kepada tabi`i, dari sahabat mulia Saiyidina Al-Imam Amirul Mukminin ; kata beliau :

حَدَّثَنِي سَيِّدُنَا وَمَولَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ .. وَعَدَّهُنَّ فِي يَدِي وَقَالَ ﷺ تَسلِيماً :

“Saiyidina wa Maulana RasuluLLAH ﷺ telah menghadiskan kepadaku .. Baginda membilangkannya dengan tanganku dan Baginda صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسلِيماً bersabda :

حَدَّثَنِي جِبرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ .. وَعَدَّهُنَّ فِي يَدِي .. وَقَالَ لِي :

Jibril عَلَيهِ السَّلَامُ *telah menghadiskan kepadaku .. dia membilangkannya dengan tanganku .. dan berkata kepadaku :*

هَكَذَا نَزَلتُ بِهِنَّ مِن عِندِ رَبِّ العَالَمِينَ يَا رَسُولَ اللهِ .. صَلَّى اللهُ عَلَيكَ وَسَلَّمَ :

demikianlah kalimat-kalimat ini hamba bawa turun dari sisi Robbil Alamin ya RasulALLAH .. صَلَّى اللهُ عَلَيكَ وَسَلَّمَ *:*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

ALLAHumma berselawatlah keatas Muhammad dan keatas keluarga Muhammad, sepertimana ENGKAU telah berselawat keatas Ibrahim dan keatas keluarga Ibrahim, sesungguhnya ENGKAU-lah yang Maha Terpuji lagi Maha Termulia.

اللَّهُمَّ وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

ALLAHumma dan berkatilah keatas Muhammad dan keatas keluarga Muhammad, sepertimana ENGKAU telah memberkati keatas Ibrahim dan keatas keluarga Ibrahim, sesungguhnya ENGKAU-lah yang Maha Terpuji lagi Maha Termulia.

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّم عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمت عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

ALLAHumma dan rahmatilah keatas Muhammad dan keatas keluarga Muhammad, sepertimana ENGKAU

telah merahmati keatas Ibrahim dan keatas keluarga Ibrahim, sesungguhnya ENGKAU-lah yang Maha Terpuji lagi Maha Termulia.

اللّٰهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

ALLAHumma dan kasihilah keatas Muhammad dan keatas keluarga Muhammad, sepertimana ENGKAU telah mengasihi keatas Ibrahim dan keatas keluarga Ibrahim, sesungguhnya ENGKAU-lah yang Maha Terpuji lagi Maha Termulia.

اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

ALLAHumma dan sejahterakanlah keatas Muhammad dan keatas keluarga Muhammad, sepertimana ENGKAU telah mensejahterakan keatas Ibrahim dan keatas keluarga Ibrahim, sesungguhnya ENGKAU-lah yang Maha Terpuji lagi Maha Termulia".

Al-Muhaddis Al-Fadani berkata .. setiap personal dari ahli sanadku pada hadis musalsal ini .. telah membilangkan lima kalimat (ayat) ini .. dengan tanganku.

Dan demikianlah setiap perawi dalam pengriwayatannya berkata .. syeikhku menghadiskan atau mengkhabarkan kepadaku .. dan membilangkannya dengan tanganku.

Para awliya' berkata :

Demikianlah telah disebutkan lafaz hadis mulia tadi ..

akan tetapi wajiblah keatas kita .. kita yang dhaif dan faqir ini untuk mengatakan : Saiyidina wa Maulana Muhammad ﷺ ...

dan kita mengatakan : Saiyidina Ibrahim عَلَيهِ السَّلَامُ.

Kalangan masyaikh kāmil berkata :

Wajiblah kita bergembira, bergembira dan bergembira bahawa kita mempunyai hadis yang musalsal (sambung-menyambung) kepada hadrat Saiyidina wa Maulana RasuluLLAH ﷺ pada amalan selawat salam keatas hadrat Baginda yang tertinggi .. lagi agung *jāh*-nya .. صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى أَهلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا.

Siri nombor 137

Ada orang bertanya .. kepada seorang syeikh dari kalangan awliya’ ..

apakah awliya’ mempunyai ilmu-ilmu yang tidak ada pada semua orang lain?

Jawab beliau kepada mereka .. iya.

Kalau kalian mahu, silakanlah membaca ayat ini ..

﴿بَل هُوَ آيَاتٌ بِيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ وَمَا يَجحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾

“Bahkan dia adalah ayat-ayat yang terang nyata, yang terpelihara di dalam dada mereka yang diberikan ilmu, dan tiadalah yang degil mengingkari ayat-ayat KAMI melainkan kaum yang zalim”. – Al-Ankabut : 49

Kerana para awliya’ dan solihin .. mereka berzikir mengingati ALLAH dengan zikir yang amat banyak ..

lalu ALLAH Taala pun mewariskan kepada mereka .. *al-khauf* (takut) dan *ar-rojā’* (harap)

dan selepas itu ALLAH Taala memuliakan mereka dengan ayat-ayat .. dan ilmu-ilmu ladunni dari kurniaNYA

ALLAH pun mengadabkan mereka dan mengenalkan mereka dengan sebaik-baik akhlak kemudian DIA meningkatkan mereka, mendampingkan mereka, mencintai mereka, meredhoi mereka dan mencapaikan mereka keredhoan ..

lalu DIA berfirman kepada mereka :

﴿لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِم ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحسِنِينَ﴾

“(Diberikan) untuk mereka apa saja yang mereka mahu disisi Tuhan mereka, yang demikian adalah balasan bagi mereka yang muhsinin (ahli ihsan)”. – Az-Zumar : 34

Siri nombor 138

Ada kalangan awliya’ berkata ..

apakah mencapai maqam iman itu dengan jalan mencari syeikh murobbi yang *wārist* (pewaris Sidnan Nabi), *wāshil* (sampai), *muwasshil* (menyampaikan) lagi *kāmil* (sempurna)

atau adakah ia dapat dicapai dengan helah dan fikir

atau dengan apa-apa jalan yang lain.

Kata mereka .. kalian renungkanlah ayat suci ini

dan jawabannya akan segera terzahir kepadamu ..

Robbana Azza wa Jalla berfirman :

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

“Mereka itulah orang-orang yang sudah ALLAH maktubkan iman di dalam hati mereka,

dan DIA mendokong mereka dengan roh dariNYA,

dan DIA memasukkan mereka ke syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ; mereka kekal abadi di dalamnya.

ALLAH meredhoi mereka dan mereka meredhoi ALLAH”.
- Al-Mujadilah : 22

Siri nombor 139

Ada orang bertanya .. kepada awliya’ dan solihin :

Bagaimanakah boleh terjadi bahawa ahli ingkar, kaum orientalis, para penentang dan puak yang degil itu dapat mengatasi (menang)

keatas Islam dan ahlinya

keatas Iman dan ahlinya

keatas Ihsan dan ahlinya

keatas Al-Wilāyah (kewalian) dan ahlinya

dan keatas As-Siddiqiyyah dan ahlinya

Kata mereka : Kalian renungilah ayat suci ini dalam firman Robbana Azza wa Jalla :

﴿الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنهَا فَأَتبَعَهُ الشَّيطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ﴾

“.. orang yang telah KAMI berikan kepadanya ayat-ayat KAMI,

kemudian dia berlepas diri dari (ayat-ayat) itu,

lalu syaitan pun mengikuti dia (dan terus mempesonakannya),

maka jadilah dia dari kalangan ghōwin (yang sesat)”. - Al-A’raf : 175

Siri nombor 140

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Rezeki itu ada berbagai macam .. berbagai jenis

ada yang hissi (material) .. ada yang maknawi

ada yang zahir dapat dilihat .. ada yang sembunyi terlindung.

Diantara berbagai bentuk rezeki adalah

ALLAH meletakkan padamu *qabūl* (engkau diterima) oleh siapa saja yang melihatmu.

Renungilah apa yang difirmankan oleh Robbana Azza wa Jalla dalam Kitab sucinya ..

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

“Katakanlah (ya RasulALLAH) : Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki

bagi siapa yang DIA kehendaki diantara para abdiNYA

dan DIA juga yang menyempitkannya.

Apa saja yang kalian nafkahkan dari sesuatu

maka DIA akan menggantinya.

Dan DIA-lah jua sebaik-baik dari semua yang memberi rezeki”. - Saba : 39

Ajaib sungguh firmanNYA itu ..

“*Dan DIA-lah jua sebaik-baik dari semua yang memberi rezeki”*

ertinya .. ada banyak dari kalangan makhluk

yang Robbana Azza wa Jalla berikan kepada mereka *sirr* rezeki

lalu mereka memberi rezeki ..

mereka punya *tasrif* (kuasa bertindak) dalam soal rezeki.

Siri nombor 141

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Yakinilah benar wahai anakku

bahawa diam bukan bererti lemah

namun ia adalah peningkatan pada martabat-martabat kewujudan ;

ada banyak akal yang masih belum dapat menjangkaunya.

Siri nombor 142

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Wahai anakku ..
(anakku dalam Bahasa Arab maksudnya semua ahli keluarga .. bukan hanya anak lelaki)

tetaplah engkau tampil gagah dan berharga mulia dihadapan semua orang lain

kemudian pergilah .. dan hidupilah kedhaifanmu

dengan sepenuhnya dihadapan ALLAH (dalam *kholwah*-mu).

Siri nombor 143

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

“Wahai anakku ..
(anakku dalam Bahasa Arab maksudnya semua ahli keluarga .. bukan hanya anak lelaki)

“ALLAH menghilangkan beberapa orang dari hidupmu

sebagai rahmat untukmu

maka selama-lamanya janganlah engkau mencari mereka”.

Dikeranakan ini Al-Quthb Sidna Abdun Nasir قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ العَزِيزَ berkata :

“Bagi yang datang kepadamu, engkau gembiralah dengannya sekali

dan bagi yang tidak datang, engkau gembiralah dengannya sepuluh kali”.

Siri nombor 144

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

“Wahai anakku ..
(anakku dalam Bahasa Arab maksudnya semua ahli keluarga .. bukan hanya anak lelaki)

kau buat-buatlah dirimu dalam keadaan baik-baik saja

walau betapa kehidupan ini membadaimu”.

Kerana mereka (para awliya’) berkata ..

“Pengaduan kepada selain ALLAH .. adalah hina dan kehinaan”.

Siri nombor 145

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

“Wahai anakku ..
(anakku dalam Bahasa Arab maksudnya semua ahli keluarga .. bukan hanya anak lelaki)

Menyembunyikan (kesusahan diri) adalah terlebih-lebih indah

dari belas kasihan orang lain keatasmu”.

Kerana inilah para awliya’ dan solihin berkata ..

“Jangan kau biarkan orang lain (orang awam)

banyak tahu soal dirimu”.

Namun ibumu, ayahmu dan syeikh-mu bukanlah orang awam.

Siri nombor 146

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

“Wahai anakku ..
(anakku dalam Bahasa Arab maksudnya semua ahli keluarga .. bukan hanya anak lelaki)

Optimislah .. jangan pesimis

kerana kerunsingan (susah hati) itu .. bagai awan mendung

dan tidaklah awan mendung berkumpul .. melainkan untuk menurunkan hujan.

Nanti apabila sudah turun hujan .. dan habis .. pergilah awan”.

Ertinya semua kerunsingan akan hilang jua akhirnya.

Nombor 147

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Wahai anakku

kesibukan amal ibadat, zikir dan selawat Sidnan Nabi Muhammad ﷺ

takkan "membunuh"

tak kira berapa berat dan keras sekalipun ia.

akan tetapi kelapangan (kekosongan) .. itulah yang "membunuh".

Dikeranakan ini mereka (para awliya') berkata :

Jika tidak kau sibukkan nafsumu dengan ketaatan

pasti ia akan menyibukkanmu dengan maksiat.

Nombor 148

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Tak semua yang kita hilang adalah kerugian ;

ketidak perluan terhadap orang yang tak merasai nilai kita

adalah nafas baru dalam kehidupan.

Kerana ini dikatakan ..

murid yang tak mahu mengerti nilai syeikhnya ..

yang lebih baik adalah meninggalkannya .. kerana dia tak berfaedah.

Siri nombor 149

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

“Tiada keampuhan yang dapat menggilap jiwa

dari karat nafsu

seperti membaca beberapa ayat dari Al-Quran .. setiap hari.

Ia meniup bisikan segar kepada hati yang beriman

dengannya hati jadi tenang dan sentosa

dengannya “burung” risau dalam hati jadi reda.

Kerana ini mereka berkata ..

membaca seratus ayat Al-Quranul Karim setiap hari

dapat menunaikan banyak hajat

dan merawat banyak penyakit.

Nombor 150

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Untuk hidup bahagia

untuk memahami berbagai tindakan manusia

untuk menjadi cerdik .. agar tak siapa dapat menipumu;

ambil-lah akal dari mereka yang tua

ambil-lah hati dari anak-anak kecil

ambil-lah kehebatan dari awliya'

dan ambil-lah kesabaran dari para faqir.

Nombor 151

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Penghormatanmu kepada orang lain

tak bererti engkau memerlukan mereka

namun ia adalah prinsip yang kau pelajari dari agama dan pendidikanmu.

Dari itu hendaklah engkau menjadi orang kaya, tinggi dan mahal dengan akhlakmu .. besar dengan tawadhu'mu.

Nombor 152

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Rahsia-rahsia istighfar itu amat banyak

diantaranya ...

menghapus kebimbangan

melegakan dari dukalara

memadamkan dosa

ketenangan hati

dan mendatangkan rezeki.

Nombor 153

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Sedetik kesabaran

dalam sedetik kemarahan

menghalang seribu detik penyesalan.

Nombor 154

Al-Quthb Sidi Al-Arabi قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَالِي العَزِيزَ berkata :

Agar kau senang hati

belajarlah untuk meringkaskan segala perkara ;

bicara

perasaan

dan kadang-kadang si polan dan si polan.

Nombor 155

Al-Quthb Sidi Jalaluddin قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

"Kami pun tak tahu entah bumi yang mana

entah hati yang mana

entah ketetapan mana

yang baik untuk kami.

Akan tetapi kami percaya bahawa yang baik itu

adalah apa yang ALLAH pilihkan untuk kami".

Ini adalah satu tingkat dari maqam-maqam ahli Iman.

Nombor 156

Al-Quthb Sidi Jalaluddin قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

"Tahukah kalian apa rahsia kekuatanku ..

Ayohai teman-teman!!

Sehari pun aku tak pernah menunggu untuk dicintai oleh sesiapa".

Nombor 157

Al-Quthb Sidi Jalaluddin قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

"Di persinggahan terakhir nanti

(di perjalanan hidup ini)

(jalan menuju ALLAH Taala)

akan datanglah berbagai perkara dengan sendirinya .. tanpa diusahakan

atau akan pergi selama-lamanya .. walau betapa ia cuba dipertahankan.

Dari itu, untuk apalah kita nak berbimbang-bimbang, berbohong atau tak bersyukur?!

Orang yang tak bersyukur .. takkan mencium bau Iman.

Untuk apa saja ; tak kira kecil atau besar kita wajib bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur.

Orang yang tak bersyukur kepada orang lain .. dia tak bersyukur kepada ALLAH.

Tersebut dalam Hadis Nabawi yang mulia oleh lisan Sidnan Nabi yang budiman ﷺ :

"Tingkatan maqam-maqam iman itu ..

separuhnya syukur

dan separuhnya lagi .. sabar".

Dan sabar yang paling tinggi adalah ..

engkau meminta ampun maaf atas apa saja .. tak kira kecil atau besar

dari Robbil Alamin

atau dari manusia.

Ini suatu *sirr* (rahsia) yang ramai orang tak mengetahuinya

lagi tak diajarkan oleh sesiapa di zaman ini.

Nombor 158

Al-Quthb Sidi Abd. Rahman قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

Selama ini tak pernah ku tahu

rupa-rupanya dikecewakan itu sungguh amat menyakitkan

(khususnya oleh mereka yang disekitarmu)

sampai ke tahap engkau merasa kasihan terhadap dirimu sendiri.

Makna dikecewakan adalah ..

mereka tak mendengar katamu .. tak menghormatimu .. tak memberi dokongan kepadamu .. tak menolongmu .. dan tak mengasihimu.

Dalam bahasa Inggerisnya “*disappointment*”.

Nombor 159

Al-Quthb Sidi Abd. Rahman قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

Tak siapa yang tahu entah berapa banyak pertikaian

yang berlaku dalam diri kita sehari-hari

dan entah bagaimana kau harus berhempas pulas

demi untuk tampil sebagai baik-baik saja.

Yang afdhol iyalah engkau abaikan saja semua *khowāthir* (lintasan-lintasan dalam jiwa)mu itu.

Kerana ALLAH Taala telah menciptakan kita dari unsur-unsur yang berbeza, berbagai dan saling tak serasi.

Unsur-unsur itu adalah :

Air (الماء) .. Angin (الهواء)

Tanah (التراب).. Api (النار)

empat unsur ini dari alam *al-khalq* (الخلق)

dan ada enam lagi unsur dari alam *al-amr* (الأمر)

iyaitu :

القلب (Hati) .. الروح (Roh)

As-Sirr (السر).. *Al-Khofi* (الخفي)

An-Nafs (النفس).. *Al-Akhfā'* (الاخفاء)

Semua ini berada dalam diri insan.

Dari itulah berlakunya perang, gaduh dan pertikaian

dan yang mampu untuk mengendalikan sepuluh unsur tadi sama ada

[1] kuasa kebaikan ..

melalui jalur para nabi dan rasul dan yang mengikut perjalanan mereka iyaitu para awliya' dan solihin

(jalan menuju ALLAH Taala)

atau

[2] kuasa kejahatan

melalui jalur syaitan dan balatenteranya .. iyaitu sihir, perdukunan, syirik, kufur, kemunafikan, pembohongan, kefasikan, zina, riba, pembunuhan, liwat, lesbian, penipuan, hasad dengki, kebencian, permusuhan dan lain-lain akhlak yang terkeji.

Nombor 160

Al-Quthb Sidi Abd. Karim قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

Sentiasalah kau ingat :::

bahawa
(1) siapa menuntut kawan yang bersih dari keaiban .. hiduplah dia sendirian

(2) siapa menuntut kerabat yang sempurna serba serbi .. hiduplah dia dengan memutus silaturrahim

dan
(3) siapa menuntut murid yang jujur total lagi sejati, penuh kewajaran dan mencintai syeikhnya lebih dari dirinya sendiri

hiduplah dia sebagai perbendaharaan yang terkunci rapat, tak tersiar khazanah kebaikannya dan *sirr*-nya yang amat banyak tak seorang pun tahu mengenainya.

Dari itu para awliya' pun berpesan ..

tepatilah yang benar .. dekatkanlah .. berbelas kasihanlah .. lepaskanlah saja .. maafkanlah .. dan ampunkanlah.

Nombor 161

Dalam siri ini dan siri-siri berikutnya .. aku akan menuturkan kisah sebahagian awliya' ..

Ia akan menjadi cabaran buatmu jika engkau dari kalangan ahli maqam-maqam iman.

Adakah engkau tergolong dari mereka yang punya *taslīm* (tunduk menerima) dan *tasdiq* (percaya sepenuhnya)

dengannya engkau akan memahami dan menerima.

Al-Quthb Sidi Fakhruddin قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزِيز berkata :

Pernah ada kalangan ahli ingkar

yang hampir tiap hari mendatangi kami ..

memaki-hamun kami .. dan menyakiti kami.

Hamba yang faqir ini hanya mendengar bicaranya .. tak sesekali membalasnya

dan ku pesankan kepada murid-murid .. jangan kalian membalas perbuatannya dan jangan membuatnya marah.

Berulang kali dia melakukan itu .. dan masih terus begitu.

Pada satu hari aku berkata kepadanya ..

Hai si polan .. sesungguhnya aku dan syeikhku

sudah seminggu kami cuba mencari suatu alasan .. yang dengannya dapat kami "memasukkan"mu kedalam syurga ..

namun hingga kini .. kami masih belum mendapatkannya.

Lihatlah ..

pihak yang memusuhi mahu membantai hancur para awliya' dan solihin

sebaliknya para awliya' dan solihin mahu memasukkan mereka ke dalam syurga.

Wali Quthb besar ini bersenandung dalam qasidahnya :

"*Dan padaku ada pedang sebilah*
sekali tebas dengannya cukuplah sudah
namun kerana beradab dengan ALLAH
tetaplah aku mengadu padaNYA".

Nombor 163

Satu hikayat dari murid sejati bagi syeikhnya

Al-Quthb Sidi Fakhruddin

kalau nak percaya .. silakanlah

tak mahu percaya .. juga silakan.

Ini adalah hakikat .. yang wajib diketahui

oleh mereka yang menuntut ilmunya awliya'.

Dahulu ada seorang lelaki .. datang meminta jalan tareqat menuju ALLAH dari syeikh kami.

Syeikh pun memberinya amalan wirid maklum dan beberapa bacaan yang diperlukannya

untuk melepasi halangan pertama ;

adakah tareqat itu sesuatu yang hakikat dan benar

atau ia hanyalah khurafat dan segala bagai caca merba seperti yang diwar-warkan oleh mereka yang memusuhi jalan menuju ALLAH.

Orang ini ..dia gagal dan keluar dari tareqat .. ertinya dia tidak mengamalkan bacaan wirid-wiridnya.

Kalau hanya sekadar itu .. tak mengapa .. itu ok saja.

Itu memang haknya .. itu pilihan peribadinya

malangnya dia mula mencaci syeikh, memaki tareqat dan mereka-reka berbagai cerita khayal.

Syeikh membiarkannya dan tidak membalas perbuatannya.

Kata beliau kepada semua murīdīn :

Jangan melawannya

bergaullah dengannya secara normal

kalian jangan mencacinya .. jangan menimbulkan kemarahannya

bersamalah dengannya .. sepertimana kalian bersama orang lain.

Selang beberapa waktu .. matilah orang itu

lalu datanglah ahli keluarganya kepada syeikh

meminta beliau .. memaafkan dia.

Syeikh berkata : Insya ALLAH mudah-mudahan segalanya baik.

Lepas seminggu

syeikh pergi kepada keluarga lelaki itu

dan berkata .. AlhamduliLLAH syukur pada ALLAH

ALLAH Taala telah memaafkannya

dan Sidnan Nabi ﷺ telah memaafkannya

para masyaikh Ahli Sanad dan para pemuka telah memaafkannya

mereka telah memuliakannya .. dan memasukkannya ke maqam Iman.

Dikeranakan inilah kalangan awliya' besar berkata :

Syafaat dari kami adalah makbul .. dan kurnia budi dari ALLAH jua.

Nombor 164

Al-Quthb Sidi Abul Mawahib رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Aku telah melihat Saiyidina RasuluLLAH ﷺ dalam mimpi

maka Baginda ﷺ pun bersabda kepadaku :

Engkau memberi syafaat kepada seratus ribu orang.

Aku berkata kepada Baginda :

Dengan amalan apakah hamba beroleh demikian itu ya RasulALLAH صَلَّى اللهُ عَلَيكَ وَسَلَّم?

Jawab Baginda ﷺ :

Dengan engkau memberi kepadaku pahala selawatmu.

Dikeranakan ini kalangan awliya' besar رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Ada ramai tokoh besar dari ummah Al-Muhammadiyyah yang dirahmati ini mempunyai tujuh puluh ribu syafaat untuk yang sudah wajib masuk neraka.

Contohnya ...

Saiyidina Abu Bakr As-Siddiq رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم mempunyai tujuh puluh ribu syafaat

Saiyidina Umar Ibnul Khottob رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم mempunyai tujuh puluh ribu syafaat

Saiyidina Uthman Ibnu Affan رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم mempunyai tujuh puluh ribu syafaat

Saiyidina Ali Ibnu Abi Tholib رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم mempunyai tujuh puluh ribu syafaat

dan demikianlah syafaat itu terus menerus

dan yang demikian adalah kurnia budinya ALLAH yang diberi kepada siapa yang DIA mahu

dengan angka yang lebih dari itu atau kurang.

Dari sini dapat kita memahami ..

bahawa Robbana mahu kita semuanya menjadi ahli syurga .. kerana bani Adam berasal dari syurga-syurgaNYA.

Bahkan mereka (para awliya') berkata bahawa seorang murid itu apabila sudah mencapai maqam *as-sidq* .. yang ertinya dia menjadi murid sejati dia mempunyai sepuluh ribu syafaat yang dapat diberi kepada siapa yang dia mahu dari bani Adam.

Dari inilah Robbana Azza wa Jalla berfirman :

رَحمَتِي سَبَقَت غَضَبِي

"RahmatKU mendahului kemurkaanKU".

Siri nombor 165

Al-Quthb Sidi Abul Mawahib رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Dari budi Robbi .. dari limpahan Saiyidi RasuluLLAH ﷺ

Amat banyak dan berkali-kali aku melihat Saiyidina wa Maulana RasuluLLAH ﷺ.

AlhamduliLLAH .. syukur pada ALLAH

kurniaan dari ALLAH .. budi dari ALLAH.

Beliau رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ berkata :

“Saiyidina RasuluLLAH ﷺ telah memakaikan daku *khirqah* tasawuf (pakaian dari syurga)”.

Perkara ini telah berlaku kepada ramai kalangan wali quthb .. bahkan dalam iqtikad saya ia berlaku kepada semua yang mencapai maqam yang tinggi, mulia lagi teratas itu.

Beliau رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ juga berkata :

Aku pernah bermimpi melihat Saiyidina RasuluLLAH ﷺ

lalu Baginda ﷺ bersabda kepadaku :

“Ketika akan tidur engkau ucapkanlah :

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ(lima kali)

بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ(lima kali)

Kemudian ucapkanlah :

اللّٰهُمَّ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّد ﷺ أَرِنِي وَجهَ سَيِّدِنَا مُحَمَّد ﷺ حَالًا وَمَآلًا

“ALLAHuma dengan hak Saiyidina Muhammad ﷺ *tunjukkanlah aku wajah Saiyidina Muhammad* ﷺ *sekarang dan akan datang”*.

Sesungguhnya apabila engkau mengucapkannya ketika mahu tidur nescaya aku akan datang kepadamu ..

dan sememangnya aku takkan meninggalkanmu”.

Teserahlah kepadamu untuk mempercayainya atau tidak ayohai insan.

Sumpah demi ALLAH, aku percaya dan menerimanya.

Siri nombor 166

Al-Quthb Sidi Abul Mawahib رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Aku pernah melihat (yaqazah) Saiyidina Muhammad ﷺ masa bulan Ramadhan di sepuluh akhirnya ..

وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

"sumpah demi ALLAH yang tiada Tuhan melainkan DIA"

aku melihat Baginda ﷺ yang keindahannya membuat purnama malu dengannya

Baginda memakai busana dari sutera

dalam keadaan berbaring

rambutnya terurai indah

baris giginya putih berseri

sinar Baginda yang cemerlang hampir saja menghapus pengelihatan mata

dan saat itu aku sedang sibuk membaca wiridku.

Maka Baginda ﷺ pun memanggilku seraya bersabda :

"Dekatlah kepadaku"

lalu mendekatlah aku kepadanya ﷺ dan Baginda pun mengkhabarkan daku dengan khabar-khabar gembira.

AlhamduliLLAH .. syukur pada ALLAH

kurniaan dari ALLAH .. budi dari ALLAH.

Beliau رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ juga berkata :

Pernah sekali aku tergopoh-gapah dalam bacaan selawatku keatas Baginda ﷺ

kerana mahu menghabiskan wiridku

yang bilangannya seribu

lalu Baginda ﷺ pun bersabda kepadaku :

“Tidak-kah kau tahu bahawa gopoh itu dari syaitan?!”

Kemudian Baginda ﷺ bersabda :

“Ucapkanlah

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد .. وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد

dengan tenang dan tartil”.

Beliau رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ juga berkata :

Aku pernah melihat Saiyidina RasulULLAH ﷺ

lantas Baginda bersabda kepadaku :

“Sesungguhnya gurumu Syeikh Abu Sa`ied As-Sofuri

berselawat keatasku dengan membaca Selawat *At-Tāmmah* dan dia memperbanyakkannya

maka kau sampaikanlah kepadanya

apabila dia mengkhatam selawatnya hendaklah dia bertahmid memuji ALLAH Azza wa Jalla”.

Adapun Selawat *At-Tāmmah* ini adalah selawat tasyahhud akhir.

Dari ini kalangan masyaikh رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم ada yang berkata :

Apabila seorang murid mencapai kesempurnaan .. dan selesai dari tahapan suluknya ..

boleh jadi Sidnan Nabi akan menyuruh dia menyampaikan mesej kepada syeikhnya ..

kerana semua orang berhajat kepada Saiyidina RasuluLLAH ﷺ .. syeikh dan murid sejati.

Kalangan wali-wali besar menceritakan ..

apabila muridnya mencapai kesempurnaan dan menjadi khalifahnya

syeikh pun berkata kepadanya :

Sebelum ini aku adalah syeikhmu .. sekarang engkau adalah syeikhku.

Dikeranakan ini mereka (para awliya’) berkata : “Jalan tareqat itu sepenuh-penuhnya adalah adab, akhlak mulia dan *makarimul akhlāq*”.

Khazanah Permata AhliLLAH

Siri nombor 167

Al-Quthb Sidi Abul Mawahib رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata : "Ini adalah jambangan selawat salam hadrat Saiyidina wa Maulana RasuluLLAH صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم تَسلِيمًا"

Aku telah mendengar selawat ini dari Al-Quthb Sidna Abdun Nasir رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم وَنُفِعَنا بِهِم فِي الدَّارَينِ .. آمين

di Harom Nabawi yang mulia .. di samping makam Baginda yang agung kedudukan lagi puncak ketinggian dan kemuliaan صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم تَسلِيمًا.

﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾

"Sesungguhnya ALLAH dan para malaikatNYA terus berselawat keatas Nabi. Wahai sekalian orang yang beriman! Hendaklah kamu berselawat keatas Baginda dan ucapkanlah kepadanya salam akan sebagai salam yang sempurna".

اللهم صل على هذه الحضرة النبوية ❈ الهادية المهدية الرسولية ❈ بجميع صلواتك التامات ❈ صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات ❈ بل صلاة لا نهاية لها في آمادها ❈ ولا انقضاء لإمدادها ❈ وسلم كذلك على هذا الحبيب ❈

"ALLAHumma berselawatlah kepada hadrat Baginda junjungan kenabian yang memberi hidayat, pembawa hidayat dan risalah .. dengan semua selawatMU yang sempurna. Dengan selawat yang meliputi segala ilmu dengan seluruh pengetahuan. Bahkan dengan selawat yang tiada penamat bagi penghujungnya, tiada habis bagi huluran madadnya, dan kurniailah salam kesejahteraan kepada Baginda Al-habib ini".

يا سيدنا يا رسول الله ❋ أنت المقصود من الوجود ❋ وأنت سيد كل والد ومولود ❋ وأنت الجوهرة اليتيمة التي دارت عليها أصناف المكونات ❋ وأنت النور الذي ملأ أشراقه الأرضين والسمٰوات[1] ❋

"Duhai junjungan kami ya RasulALLAH. Engkaulah tujuan dari kewujudan ini. Engkaulah penghulu bagi setiap yang melahirkan dan dilahirkan. Engkaulah berlian tunggal yang menjadi paksi segala yang diciptakan. Engkaulah nur yang sinarnya memenuhi segala lapis bumi dan langit tujuh petala".

بركاتك لا تحصى ❋ ومعجزاتك لا يحدها العدد فتستقصى ❋ الأحجار والأشجار سلمت عليك ❋ والحيوانات الصامتة نطقت بين يديك ❋ والماء تفجر وجرى من بين أصبعيك ❋ والجذع عند فراقك حن إليك ❋ والبئر المالحة حلّت بتفلة من بين شفتيك ❋ ببعثتك المباركة آمنا الخسف والمسخ والعذاب ❋ وبرحمتك الشاملة شملتنا الألطاف ونرجو رفع الحجاب❋

"Keberkatanmu tak terkira. Mukjizatmu tak dapat dihitung oleh angka. Segala batu dan pohon mengucap salam kepadamu. Haiwan yang tak berkata-kata berbicara dihadapanmu. Air terpancar dan mengalir

jernih antara jari jemarimu. Tunggul kayu menangis duka saat berpisah denganmu. Telaga yang payau airnya jadi enak segar dengan ludahan dari dua bibirmu. Dengan perutusanmu yang penuh berkat amanlah kami dari hukuman sumpah, ditelan bumi dan azab siksa. Dengan rahmatmu yang meliputi segalanya kelembutan Ilahi pun meliputi kami dan kami berharap dengannya diangkat hijab dari kami".

يا طهور يا مطهّر يا طاهر ❈ يا أول يا آخر يا ظاهر ❈ شريعتك مقدسة
طاهرة ❈ ومعجزاتك باهرة ظاهرة ❈ أنت الأول في النظام ❈ والآخر في
الختام ❈ والباطن بالأسرار ❈ والظاهر بالأنوار ❈

"Duhai Baginda Thohur, Muthohhar, Thohir. Wahai yang Awal, yang Akhir, yang Zohir. Syariatmu kudus lagi suci. Mukjizatmu cemerlang dan nyata. Engkaulah yang awal pada aturan, yang akhir pada pengakhiran. Engkaulah yang batin pada segala sirr. Engkaulah yang zahir dengan segala nur".

أنت جامع الفضل ❈ وخطيب الوصل ❈ وإمام أهل الكمال ❈ وصاحب
الجمال والجلال ❈ والمخصوص بالشفاعة العظمى ❈ والمقام المحمود العلي
الأسمى ❈ وبلواء الحمد المعقود ❈ والكرم والفتوة والجود ❈

"Padamu terhimpun segala kelebihan. Engkaulah khotib al-washl, imam ahli kesempurnaan, tuan empunya keindahan dan jalāl. Engkau yang dikhususkan dengan syafaat teragung dan maqam terpuji lagi puncak termulia tertinggi. Engkau dikhususkan dengan panji-panji al-hamd yang dikibarkan, kepemurahan budi, kesateriaan dan kedermawanan".

يا سيدا ساد الأسياد ❋ ويا سندا استند إليه العباد ❋ عبيدك ومواليك العصاة ❋ يتوسلون بك في غفران السيئات ❋ وستر العورات ❋ وقضاء الحاجات ❋ في هذه الدنيا ❋ وعند انقضاء الأجل ❋ وبعد الممات ❋

"Wahai Tuan yang tunduk kepadanya segala tuan. Wahai sandaran yang kepadanya bersandar segala hamba. Kami sekalian hamba pertuananmu yang durhaka ini bertawassul denganmu memohonkan keampunan dosa, memohon aurat kami terjaga dan memohon segala hajat kami ditunaikan ; di dunia ini, di masa sampainya ajal dan selepas kematian".

❋ يا ربنا بجاهه عندك ❋ تقبل منا الدعوات ❋ وارفع لنا الدرجات ❋ واقض عنا التبعات ❋ واسكنا أعلى الجنات ❋ وأبحنا النظر إلى وجهك الكريم ❋ في حضرات المشاهدات ❋ واجعلنا معه ❋ مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين ❋ أهل المعجزات وأرباب الكرامات ❋ وهب لنا العفو والعافية مع اللطف في القضاء ❋ آمين آمين آمين يا رب العالمين ❋

"Ya Robbana! Dengan jāh (kemegahan) Baginda disisiMU, mohon sudilah diterima doa-doa kami, diangkatkan kami kepada segala darjat, ditunaikan segala tanggungan dan hutang kami, dikurniai kami tempat tinggal di syurga-syurgaMU, dibenarkan kami untuk menatap wajahMU yang mulia dalam segala hadrat musyāhadāt. Dan jadikanlah kami duduk Bersama Baginda ; beserta mereka yang ENGKAU berikan nikmat dari para nabi dan siddiqin ; ahli mukjizat dan penyandang karomah. Dan dikurniailah kami ini kemaafan, keafiatan beserta kelembutan pada ketentuan takdirMU. Amin ya Robbal Alamin".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊ مَا أَكرَمَكَ عَلَى اللهِ ❊

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Betapa mulianya dirimu disisi ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊ مَا خَابَ مَن تَوَسَّلَ بِكَ إِلَى اللهِ❊

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Takkan hampa siapa yang bertawassul denganMU kepada ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊ الأَملَاكُ تَشَفَّعَت بِكَ عِندَ اللهِ ❊

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Alam malaikat memohon syafaatmu disisi ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊ الأَنبِيَاء وَالرُّسُل مَمدُودُونَ مِن
مَدَدِكَ الَّذِي خُصِّصتَ بِهِ مِن عِندِ اللهِ ❊

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Para nabi dan rasul kesemua mereka beroleh madad dari madadmu yang dikhaskan untukmu dari ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊ الأَولِيَاء أَنتَ الَّذِي وَلَّيتَهُم فِي عَالَمِ
الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ حَتَّى تَوَلَّاهُمُ اللهُ❊

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Para awliya’, dirimulah yang mewalikan mereka di alam ghaib dan alam syahādah lalu dengan itu mereka pun diwalikan oleh ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊
مَن سَلَكَ فِي مَحَجَّتِكَ وَقَامَ بِحُجَّتِكَ أَيَّدَهُ اللهُ ❊

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa yang mengikut jalanmu dan menjalankan hujjahmu pasti dia dibela ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله ❈
المَخذُولُ مَن أَعرَضَ عَنِ الاِقتِدَاءِ بِكَ أَي وَالله ❈

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Orang hina terpuruk adalah siapa yang berpaling dari mentauladanimu .. benar itu, sumpah demi ALLAH!”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله ❈ مَن أَطَاعَكَ فَقَد أَطَاعَ الله ❈

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa mentaatimu sungguh dia mentaati ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله ❈ مَن عَصَاكَ فَقَد عَصَى الله ❈

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa mendurhakaimu sungguh dia mendurhakai ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله ❈ مَن أَتَى لِبَابِكَ مُتَوَسِّلًا قَبِلَهُ الله ❈

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa yang mendatangi pintumu demi bertawassul denganmu dia pasti diterima ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله ❈
مَن حَطَّ رَحلَ ذُنُوبِهِ فِي عَتَبَاتِكَ غَفَرَ لَهُ الله ❈

“Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa yang mendaratkan muatan dosa-dosanya di anak tanggamu dia pasti diampuni ALLAH”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه ❊
مَن دَخَلَ حَرَمَكَ خَائِفًا أَمَّنَهُ اللّٰهُ ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa yang masuk ke halaman sucimu dengan takutnya dia pasti diamankan ALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه ❊
مَن لَاذَ بِجَنَابِكَ وَعَلَقَ بِأَذيَالِ جَاهِكَ أَعَزَّهُ اللّٰه ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa yang mencari perlindungan kepada hadratmu dan bergantung harap dengan ikutan kemegahanmu dia pasti dimuliakan ALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه ❊
مَن أَمَّلَكَ وَأَمَّلَكَ لَمَ يَخِب مِن فَضلِكَ لَا وَاللّٰه ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Siapa yang berharap kepadamu dan terus berharap kepadamu dia takkan hampa dari beroleh budimu .. pasti itu, sumpah demi ALLAH!".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه ❊
أَمَلُنَا لِشَفَاعَتِكَ وَجِوَارِكَ عِندَ اللّٰهِ ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Harapan kami untuk beroleh syafaatmu dan duduk disampingmu disisi ALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه ❊
تَوَسَّلنَا بِكَ فِي القَبُولِ عَسَى وَلَعَلَّ نَكُونُ مِمَّن تَوَلَّاهُ اللّٰه ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Kami bertawassul denganmu demi beroleh kabul, dengan sepenuh harapan semoga kami menjadi dari kalangan mereka yang dibela ALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊
بِكَ نَرجُو بُلُوغَ الأَمَلِ وَلَا نَخَافَ العَطَشَ حَاشَا وَاللهِ ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Denganmu diharapkan cita-cita kami tercapai, denganmu kami tak bimbang akan kehausan .. sumpah demi ALLAH, denganmu mustahil itu berlaku".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊
مُحِبُّوكَ مِن أُمَّتِكَ وَاقِفُونَ بِبَابِكَ يَا أَكرَمَ خَلقِ اللهِ ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Para pecintamu dari umatmu berdiri di pintumu wahai semulia-mulia ciptaan ALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊
قَصَدنَاكَ وَقَد فَارَقنَا سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Engkaulah tujuan kami dan kami telah memisah diri dari selainmu ya RasulALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❊ العَرَبُ يَحمُونَ النَّزِيلَ وَيُجِيرُونَ
الدَّخِيلَ ❊ وَأَنتَ سَيِّدُ العَرَبِ وَالعَجَمِ يَا رَسُولَ اللهِ ❊

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Bangsa Arab yang asli itu menjaga siapa yang singgah kepada mereka dan melindungi siapa yang meminta suaka dari mereka .. dan dirimu adalah penghulu sekalian Arab dan Ajam ya RasulALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❋ قَد نَزَلنَا بِحَيِّكَ وَاستَجَرنَا بِجَنَابِكَ ❋ وَأَقسَمنَا بِحَيَاتِكَ عَلَى اللهِ ❋ أَنتَ الغِيَاثُ وَأَنتَ المَلَاذ ❋ فَأَغِثنَا بِجَاهِكَ الوَجِيهِ الَّذِي لَا يَرُدُّهُ اللهُ ❋

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH! Inilah kami telah mendarat di halamanmu ; kami memohon suaka kepada hadratmu dan kepada ALLAH kami bersumpah demi hayatmu. Engkaulah yang sangat menolong dan engkaulah tempat berlindung, maka tolonglah kami dengan jāh-mu yang amat terpandang lagi takkan ditolak oleh ALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ❋

"Selawat dan salam keatasmu ya RasulALLAH!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ❋

"Selawat dan salam keatasmu ya NabiyALLAH!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا حَبِيبَ اللهِ ❋

"Selawat dan salam keatasmu wahai Kekasih ALLAH!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ مَا دَامَت دَيمُومِيَّةُ اللهِ❋

"Selawat dan salam keatasmu selama-lamanya kekal abadi dengan keabadian ALLAH".

صَلَاةً وَسَلَامًا تَرضَاهُمَا وَتَرضَى بِهِمَا عَنَّا يَا سَيِّدنَا يَا مَولَانَا يَا اللّٰه ❊

"ALLAHumma kurniailah keatas Baginda selawat salam yang ENGKAU redhoi keduanya dan dengan selawat salam itu ENGKAU meredhoi kami ya Maulana ya ALLAH".

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ وَعَلَى سَائِرِ المَلَائِكَةِ أَجمَعِينَ ❊

"Selawat dan salam keatas anbiya' wal mursalin dan keatas sekalian malaikat semuanya".

اللَّهُمَّ وَارضَ عَن ضَجِيعَي نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّد ﷺ ❊ سَيِّدِنَا أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقِ وَسَيِّدِنَا عُمَرُ ❊ وَعَن سَيِّدِنَا عُثمَانُ وَسَيِّدِنَا عَلِيّ ❊

"ALLAHumma dan redhoilah dua teman pembaringan Nabi kami Saiyidina Muhammad ﷺ ; Saiyidina Abu Bakr As-Siddiq dan Saiyidina Umar. Dan redhoilah Saiyidina Uthman dan Saiyidina Ali".

وَارضَ اللَّهُمَّ عَن آلِ بَيتِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ❊ وَعَن سَائِرِ الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ وَآلِ كُلٍّ وَصَحبِ كُلٍّ ❊ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيهِم أَجمَعِينَ ❊

"ALLAHumma dan redhoilah ahli keluarga Baginda Nabi yang Budiman عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ*, dan keatas sekalian anbiya' wal mursalin, para keluarga mereka semuanya*

dan para sahabat mereka semuanya, selawat dan salam dari ALLAH keatas mereka sekalian ”.

وَارضَ اللَّهُمَّ عَن أَزوَاجِهِ الطَّاهِرَات ❊ وَعَن أَصحَابِهِ الغُرِّ المَيَامِين ❊ وَعَن الوَالِدَينِ الكَرِيمَين ❊ وَعَلَى أَعمَامِهِ وَعَمَّاتِه ❊ وَأَجدَادِهِ وَجَدَّاتِه ❊ وَأَخوَالِه وَخَالَاتِه ❊ وَكُلِّ مَن تَعَلَّقَ بِهِ ﷺ ❊ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّين ❊ وَالحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِين ❊

“Dan redholilah isteri-isteri Baginda yang suci, juga para sahabatnya yang bersinar cemerlang lagi diberkati, juga kedua ayah bondanya yang termulia, juga bapa-bapa dan ibu-ibu saudara dari sebelah ayahnya, juga datuk-datuk dan nenek-neneknya, juga bapa-bapa dan ibu-ibu saudara dan sebelah ibunya, juga semua mereka yang bergantung kepada Baginda ﷺ, juga siapa yang mengikut mereka dengan ihsan sehingga ke hari pembalasan. وَالحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِين*”.*

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَةُ اللهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُه ❊

“Selawat dan salam keatasmu ayohai Nabi, beserta rahmat ALLAH Taala dan segala keberkatanNYA”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَةُ اللهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُه ❊

“Selawat dan salam keatasmu ayohai Nabi, beserta rahmat ALLAH Taala dan segala keberkatanNYA”.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَةُ اللهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُه ❊

“Selawat dan salam keatasmu ayohai Nabi, beserta rahmat ALLAH Taala dan segala keberkatanNYA”.

Nombor 168

Al-Quthb Sidi Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Permohonan maaf yang tak sewajar

dengan ukuran luka yang dilakukan

adalah luka yang lain pula.

Ini bagi insan yang murni hatinya dan bersinar

bukan bagi orang yang tak merasa apa-apa.

Nombor 169

Al-Quthb Sidi Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anakku ..

dalam perjalanan *sulūk* (tarbiah)mu menuju Rabbil Alamin

engkau akan berhadapan dengan jenis manusia

yang tak memikirkan selain dirinya saja.

Ada juga jenis

yang akan mengecewakanmu ditengah perjalanan.

Ada juga ..

yang tak mengenang budimu

seolah-olah selama ini dia tak pernah mengenalmu ..

atau dek kerana amat banyak engkau berbudi kepadanya .. dia berpura-pura tak ingat suatu apa pun

dan boleh jadi dia akan berkata : "Cuba ingatkan saya kalau awak pernah melakukan satu kebaikan untuk saya".

Wahai anakku ..

jangan kau jadikan mereka peruntuh hemahmu.

Teruskan saja perjalanan sulukmu dengan penuh kesungguhan agar kau berjaya

dan anggap sajalah mereka sebagai antara gangguan dalam perjalanan menuju ALLAH.

Jangan kau pedulikan mereka .. jangan berpaling kepada mereka.

Nombor 170

Al-Quthb Sidi Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

Ambillah *sirr* ini .. dan fahamilah ia.

Siapa yang tidak merasa kehilanganmu

Hendaklah engkau merasa pasti bahawa dia tak merasa kewujudanmu.

Dari itu .. tak usahlah kau memberi perhatian kepadanya.

Nombor 172

Al-Quthb Sidi Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Satu-satunya yang berterusan

sepanjang hidupmu

adalah dirimu sendiri

maka janganlah kau memikulkannya sesuatu yang dia tak mampu memikulnya.

Nombor 173

Al-Quthb Sidi Yusuf رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

jangan kau percaya pada kawan

yang membisu terhadap keaibanmu.

Kerana kata awliya' pada definisi hubungan kawan dengan kawannya

bahawa wajib baginya memenuhi kriteria ini .. atau jika tidak maka tiadalah ia :

"*Kawanku adalah insan yang berkongsi kedukaanku*

dia penjaga namaku bila aku tiada

siapa memusuhiku
dia menjadi musuhnya

saat bencana menimpa
sandaranku adalah dia".

Nombor 174

Al-Quthb Sidi Yusuf رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Yang paling afdhol bagi murid sejati

adalah dia mengasihi syeikhnya seperti kasihnya kepada isterinya

atau jika lebih dari itu .. maka lebih sempurna.

Nombor 175

Al-Quthb Sidi Yusuf رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Seorang murid sejati akan melayan dirinya sendiri dengan layanan yang keras

adapun murid yang datang kepada tareqat

kerana suatu kepentingan, suatu sebab, suatu tujuan

contohnya untuk mendapat perlindungan dan mencapai hajat

dia akan sentiasa bersikap keras terhadap orang lain dan terus menyalahkan mereka

hatta walau syeikhnya sendiri.

Nombor 176

Ada kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

Semua kategori dalam masyarakat manusia punya cara tersendiri untuk merasa bahagia

hatta orang-orang bodoh pun punya cara yang bodoh untuk merasa bahagia.

Nombor 177

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

ilmu, makrifat dan pengalaman

kalau kau tak menyuburkannya tiap hari

ia akan makin menyusut dari hari ke hari.

Dari ini para awliya' berkata ..

jika kau tak bertambah kebaikan

setiap hari

maka engkau dalam kerugian.

Dan kata mereka lagi ..

kalau kau tak mensibukkan nafsu dirimu dengan ketaatan

nescaya dia akan mensibukkanmu dengan maksiat.

Nombor 178

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

para murid yang kuat itu punya kemahuan

ertinya mereka jauh dari sifat malas dan berlambat-lambat.

Adapun murid-murid yang lemah

mereka punya harapan-harapan .. impian-impian

yang kurang pada mereka adalah amalan.

Nombor 179

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

Murid-murid yang "muallaf" ..

ertinya mereka yang mahu tareqat kerana sesuatu dan sebab

mereka sentiasa menyalahkan

syeikh, menyalahkan wirid dan hizib

mereka tak pernah menyalahkan diri sendiri.

Nombor 180

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

rumah yang di dalamnya isteri

melakukan kerja suami

akan membawa kepada banyak masalah.

Kau fikirkanlah .. nescaya nyata kau lihat ia.

Nombor 181

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

bohong tak punya kaki

akan tetapi skandal punya banyak sayap.

Nombor 182

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

berhati-hatilah dari senyum sebahagian orang.

Dari ini dikatakan ..

jangan kau menghukum seseorang berdasarkan zahirnya ;

berdasarkan pakaian .. kereta .. rumah

bahkan renungilah bagaimana pergaulannya.

Nombor 183

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

jangan kau nampakkan lenganmu yang patah kepada musuh-musuhmu

kerana hati mereka keras membatu

dan mereka bergembira dengan penderitaan, kesakitan dan kejatuhanmu.

Nombor 184

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

jika perkahwinan anak perempuanmu berjaya

itu ertinya engkau dikurniai seorang anak lelaki (menantu lelaki yang baik)

dan jika gagal

engkau kerugian anak perempuanmu ..

kerana ia amat menyakitkan.

Kerananyalah semua ahli hikmah di dunia memperingatkannya.

Nombor 185

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

Hanya ada dua orang lelaki sempurna .. hanya dua ;

seorang sudah meninggal dunia

dan seorang lagi masih belum lahir.

Hikmah ini menjadikanmu seorang yang realistik

semua ahli hikmah di dunia sepanjang zaman memperingatkannya.

Nombor 186

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

kalau kau percaya bahawa dirimu adalah orang paling pandai dalam kamar ini

itu ertinya engkau sedang berada dalam kamar yang salah.

Nombor 187

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

musuh adalah kawan

yang tahu serba serbi mengenaimu.

Dari ini dikatakan ..

tak semua yang diketahui itu .. dapat diperkatakan.

Nombor 188

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

tak mungkin kau dapat mempercayai seseorang yang tak punya sesuatu untuk dirugikan.

Maknanya banyak .. antaranya adalah

orang rugi .. orang yang buruk reputasinya

dia rugi dalam hubungan dengan Tuhannya

dia kerugian segala-galanya

lalu bagaimana kau nak mempercayainya.

Nombor 189

Ada kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

orang yang berbicara tanpa tawadhu’

tiada siapa nak mendengar katanya.

Nombor 190

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

Apa-apa jenis tilam pun sama saja

akan tetapi mimpinya yang berbeza.

Dari ini dikatakan ..

semua orang tidur

namun yang ini (dalam tidurnya) melihat Sidnan Nabi ﷺ atau melihat para awliya’ umatnya صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا

dan yang itu bermimpi syaitan atau balatenteranya.

Nombor 191

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

orang takbur .. dan orang bakhil

tidak kira walau apa ciri keistimewaannya

mereka berdua tetap tak berhak untuk diberi perhatian.

Dari ini dikatakan ..

orang budiman .. orang dermawan .. orang yang suka memberi

sifat kebaikannya ini menutup segala keaiban dirinya yang zahir dan batin.

Nombor 192

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

orang yang paling banyak keseronokan

adalah yang paling banyak kesedihan.

Ini satu *sirr* besar

pada mereka yang ahli zahir dan penampilan luaran

engkau kiaskan saja masalah tadi keatas ahli martabat-martabat tinggi dan kemuliaan.

Dari ini dikatakan ..

orang yang paling berat ditimpakan bala ujian

adalah yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi;

Ahlil Qurb wat Taqrib (mereka yang dekat dan didampingkan) kepada Tuhan mereka.

Erti bala ujian disini .. bencana .. kesedihan .. tangisan.

Nombor 193

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

kalau kau bertemu dengan mereka yang berlakon mempamerkan akhlak-akhlak mulia

dan bermanis mulut yang berlebih-lebihan

maka kau hati-hatilah .. larilah dari mereka

kerana kualiti kebaikan itu jauh dari mereka.

Nombor 194

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

tiap sesuatu itu ada keindahannya

namun

tak semua orang mampu melihat.

Ia satu hikmah dari Tuhan .. kau renungkanlah

agar kau beroleh banyak pengetahuan darinya .. dan belajar.

Nombor 194

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

hidup ini sederhana saja dan sememangnya manis

akan tetapi mereka berkeras untuk merosakkannya.

Dari ini dikatakan ..

aku menuding zamanku yang membawa aib

sedangkan realitinya aib itu didalamku, dariku dan padaku.

Nombor 196

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

ke mana saja kau pergi

pergilah dengan sepenuh hatimu.

Dari sini dikatakan ..

Jika engkau memberi seluruh jiwa ragamu

kepada jalan menuju ALLAH ..

maka ia akan memberimu segala-galanya

dari berbagai *sirr*, nur, *tajalli* dan banyak lagi.

Nombor 197

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

siapa yang hidup dibuai mimpi

habislah umurnya dalam lena.

Dari ini dikatakan ..

gempurlah mimpi-mimpimu habis-habisan

agar kau hidup dengan merealisasikan segala tujuanmu.

Nombor 198

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

murid sejati itu akan mampu

untuk melepasi berbagai rintangan

dalam perjalanan menuju ALLAH ..

dan seorang murid sejati yang bijaksana akan dapat

memendekkan jarak perjalanannya menuju ALLAH.

Dari ini dikatakan ..

jadilah engkau murid sejati .. nescaya akan ada jalan yang khas buatmu

untuk kau sampai kepada ALLAH Taala.

Nombor 199

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

siapa yang hatinya hidup

hatinya akan meningkat naik menjadi *fuād* ..

dan siapa yang *dhomīr* (hati kecil)nya hidup

jadilah dia dari kalangan awliya’.

Apabila sudah begitu tiadalah baginya takut dan duka ..

cuma saja dia tidak menzahirkan itu

kerana sekarang dia telah masuk dalam kalangan *al-`ibād* (العِبَاد)

sesudah beroleh “kemerdekaan” ..

dengan peningkatan maqam dari *al-`abīd* (العَبِيد)

kepada *al-`ibād*.

Nombor 200

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

di tengah kacau bilau dunia

yang membuat masyarakat manusia hanyut dan akal mereka dighaibkan

masih ada satu peluang dan banyak lagi peluang

untuk kau sampai kepada ALLAH Taala.

Dari ini dikatakan ..

antara petanda kacau bilau adalah

susah untuk kau kenal siapa yang bersamamu

dan siapa yang menentangmu

kebanyakan mereka yang menjadi pemuka masyarakat pula tidak tahu ilmu mengenal ALLAH

manusia pun jadi amat bingung

kerana adanya dua golongan ;

mereka yang sesat .. yang dimurkai ALLAH dan golongan selamat yang tetap ada namun kewujudan mereka tak dapat dirasa, tidak terkenal dan tidak zahir

kerana suatu hikmah yang sudah dikehendaki Robbana Azza wa Jalla.

Nombor 201

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

apabila kau bersikap acuh tak acuh dengan nafsu jiwamu .. dan dengan musuhmu

itu sesungguhnya engkau berada dalam bahaya hakiki.

Dari ini dikatakan ..

sesuatu itu dikenal dengan lawannya.

Kita perlu mengenal siapa musuh-musuh kita

untuk mengenal siapakah kawan-kawan kita.

Begitu juga penting untuk mengetahui

bagaimana caranya memurnikan nafsu jiwa ini

agar kita dapat membebaskan roh dari penjara jasad.

Roh rindu untuk kembali

ke alam asalnya .. alam azali

namun roh tak mampu untuk melakukan itu sehinggalah ia lebih dahulu sihat, sejahtera dan tidak sakit dan ini takkan tercapai melainkan dengan memurnikan nafsu jiwa kita.

Inilah dia *sirr al-akbar* (rahsia terbesar) mengapa kita bernisbah kepada tareqat-tareqat sufi yang soheh, yang sejahtera, yang Islami lagi Sunni.

Nombor 202

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

diam .. adalah *sirr* yang jika engkau memilikinya

ertinya banyaklah yang kau miliki.

Diam adalah satu-satunya teman

yang takkan pernah mengkhianatimu.

Dari ini dikatakan ..

diam adalah peningkatanmu

kerana ia tak menzahirkan apa-apa ;

engkau tak gembira dan tak berduka

engkau tak ketawa dan tak menangis

engkau tak menampakkan ilmu dan tak menyembunyikan jahil

engkau tak menyokong dan tak membantah

engkau tak membuat sesiapa marah .. dengan sesiapa kau tak bertelagah.

Nombor 203

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

kalau kau mahu menjadi murid sejati ;

jika kau berdaya ..

buat-buatlah dirimu sebagai lemah.

Jika kau gagah ..

buat-buatlah dirimu sebagai dhaif.

Jika kau dekat ..

pura-puralah bahawa engkau jauh.

Semua itu agar kau lepas dari para musuh .. dan dari mereka yang hasad dengki

dalam perjalananmu menuju ALLAH.

Nombor 204

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

seorang murid yang percaya dirinya

dan dia yang memilih untuk menempuh jalan menuju ALLAH

dia tak sibuk untuk membuat orang lain percaya

dan dia tak mahu mereka membuatnya percaya.

Nombor 205

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

seorang murid itu jika dia berpuas hati dengan dirinya

dan dia yang memilih untuk menempuh jalan menuju ALLAH

dia tak perlu kepada persetujuan orang lain.

Nombor 206

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

jalan menuju ALLAH itu

terang .. mudah

sepenuh-penuhnya adalah cinta ;

penipuan, curi dan bohong … adalah haram

rasuah, pembunuhan, zina .. adalah haram

homoseks, lesbian, zalim .. adalah haram

sombong, bangga diri, menghina orang lain .. adalah haram.

Dari ini dikatakan ..

makin banyak kau membuat undang-undang

bilangan perompak pun makin ramai.

Nombor 207

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

siapa yang beriqtikad dan percaya bahawa ini sudah mencukupi

dia akan sentiasa berkecukupan.

Dari ini dikatakan ..

qanā`ah (rasa puas hati) .. adalah khazanah yang takkan habis.

Nombor 208

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

cinta .. cinta .. cinta

tak mungkin kau dapat belajar atau mempelajarinya

tidak .. tidak .. dan tidak.

Cinta akan datang kepadamu sebagai nikmat dari ALLAH Taala.

Dari ini dikatakan :

“Carilah ALLAH .. mudah-mudahan engkau akan mendapatkanNYA. Berkenalanlah dengan ALLAH .. mudah-mudahan DIA akan menyinarimu”.

Dari ini dikatakan :

“Siapa yang *dzauq* (merasa), *dzauq*, dan *dzauq* .. nescaya dia tahu”.

Ertinya, yang pertama carilah *dzauq* dalam zikruLLAH dan selawat salam Saiyidina RasuluLLAH ﷺ

kemudian kau akan mengetahui, mengetahui dan berkenalan.

Nombor 209

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

matilah dalam cinta .. dengan berbagai ketaatan,

matilah dalam cinta .. dengan berbagai ibadat,

matilah dalam cinta .. dengan berbagai *nafilah*

dan tetaplah kau hidup abadi

dan tetaplah kau hidup abadi.

Dari ini dikatakan ..

Ada kematian umum .. ada kematian khas

dan tak dapat tiada setiap makhluk mesti menempuh salah satu darinya

bukan kedua-duanya.

Kematian umum untuk semua yang diciptakan ALLAH

ia melalui perantaraan Malaikat Maut.

Ini sedia diketahui, masyhur dan nyata dilihat.

Kematian khas .. adalah cinta

jika mereka memberimu cinta .. ertinya

mereka memberimu kematian *khowās*.

Dari ini dikatakan ..

kematian .. dan hakikat kematian

seperti kelahiran ..

bayi keluar dari alam perut ibunya

ke alam dunia.

Proses keluar yang disertai penderitaan yang amat yang ditanggung oleh ibumu

ini dinamakan .. kelahiran.

Dan keluarnya kita dari alam dunia

ke alam Barzakh .. dinamakan kematian

dan si mati-lah yang menanggung sakitnya

melainkan jika dia lebih dahulu telah menjual dirinya kepada Tuannya kepada Tuhannya .. lalu dengan itu

kematian baginya ibarat berpindah dari satu kamar ke satu kamar yang lain.

Nombor 210

Kalangan solihin رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم berkata :

Wahai anak-anakku ..

secara jasad lahir yang zahir ini tiada urusan antaraku denganmu

akan tetapi ia adalah antara hatiku dan hatimu.

dan segala-galanya telah berlaku .. jika engkau jujur dalam menuntut ALLAH.

Dari ini dikatakan ..

jalan menuju ALLAH .. Tasawuf Tareqat

adalah jalan yang kau tempuh dengan hatimu

antaramu dengan ALLAH .. menuju ALLAH

tiada orang lain yang mengetahuinya atau menontonnya

atau merasainya atau memerhatikannya.

Dan syeikhmu itu apabila engkau mentaatinya, menghormatinya,

engkau menghargainya, menggembirakannya

engkau tak menyalahinya

maka dia adalah temanmu dalam perjalanan menuju ALLAH.

Dari ini dikatakan ..

jangan kau tanya apa jalanku

namun bertanyalah siapa temanku

dalam perjalanan ini.